

## IDEJNI PROBLEMI VO ODNOSOT KON KULTURATA I UMETNOSTA

88  
107

Dan ogled na SAKNET Šte vo nis i osnovni do-  
mainski, a jači se vo konzervativna na SAKD po tojat precizno  
dokazivati i principijalno interesanti stanovlja, problemi-  
ta vo kulturata i umetnostvo prenastava, kako i idejnите  
praktici a te prenastavat ne sre, sakideno, a nema da  
vide pristojne vrednosti kaj i uč novoto se aktualiziraat

A. Umetnost problemi menuva ramkite  
"bo agitator kott be kulturniot i  
Kultura i  
umetnost se aktikata se sudi-  
rano so novi vidovi stvaranja od svih principi što po-  
vezane su umetnost i konceptualna umetnost, duri i  
konfrontiranje ponuda kulturata i umetnosti od edna i opšte-  
stvete od druga strane. Ja zashtira, svie i dorazbiranja i  
konfrontiranje komest opšt, frontalen karakter. Nivni nosi-  
teli se glavno edalni grupi ili grupasti te javno nasta-  
javani "pro dueto" vo kulturata i umetnosti odnosno pro  
dueto vo umetnostvo i kulturata te  
zavestnost: konceptualna umetnost, a  
vo kulturata i umetnosti, konservativna i stički tendencii  
i m. p. zavestnost: m. p. zavestnost: odbrana na

## IDEJNI PROBLEMI VO ODNOSOT KON KULTURATA I UMETNOSTA

Bez ogled na faktot što vo niza osnovni dokumenti, a pred sé vo programata na SKJ postojat precizno formulirani i principielno postaveni stanovišta, problemite na kulturata i umetničkoto tvoreštvo, kako i idejnite problemi što proizleguvaat od niv, sekidnevno, a nema da bide preterano ako rečeme deka i sé poveќе se aktualiziraat vo literurnite i stručni publikacii, a isto taka i vo dnevniot pečat. Ova aktualiziranje često ги menuva ramkите на оние проблеми što prirodno ги носи со себе kulturniot i umetničkiot život i navleguва во суštinата на principelnite poziciji.

Peradi тоа, во секидневната практика се судираме со разни видови отстапувања од овие принципи што повремено се изразуваат во извесни недоразбирања, дuri i konfrontiranja помеѓу културата и уметноста од една и општеството од друга страна. Se razbira, овие недоразбирања и конfrontiranja немаат општ, frontalен karakter. Nivni nosители се главно одделни групи или групации што јавно настапуваат "во името" на културата и уметноста, односно "во името" на општеството. Nivnite pak suštinski мотиви се разновидни: konzervativni sfakhanja, borba за "avtonomija" na kulturata i umetnosta, birokratsko-etatistički tendencii i sl. Karakteristični se, зnači, две krajnosti: одбрана на

"vistinskite", "čistite" i "nezavisni" interesi na kulturata i umetnosta i birokratsko-etatistički tretman i pristap kon kulturata i umetnosta.

Na ovaa relacija se ragaat niza idejni problemi. Negutoa, opšto zemeno, zboruvajki za idejnite problemi vrzani za kulturata i umetničkoto tvoreštvo, ne može da se reče deka idejnite devijacii kaj nas se javuvaat vo razvien teoretski vid, vo edinstven razrabeten i celosnki izgraden sistem. Tie poveke ukažuvaat na edna idejna konfuzija, eklektičko mešanje na razni idejni pozicii i nekritičko prifakanje na tuѓi idejni sfakanja.

Estatističkiot, birokratskiot odnos kon kulturata i umetnosta najčesto preizleguva od potcenuvanjeto i nesfakanjeto na samoupravniot mehanizam, od nedoverba vo nego, ili pak od obidot borbata protiv birokratizmot da se iskoristi i pretvorи vo борба за sopstveni, lični ili grupovi interesи i poziciи, при што се замаглува нивната principielna sušnost, а лиčniот, односно cehovskiот интерес се изедначува со потребите на општеството. На тој начин birokratizmot dobiva nov oblik, прilagoden na uslovite na samoupravuvanjeto, а бorbata protiv него станува пoteška i posložena, зашто тој, birokratizmot, засолнет зад demagoški frazi, nastapuва како "zaštitnik" на slobodata i slobodniот kulturen i tvorečki razvitok.

No korenite na birokratsko-etatističkite sfakanja na kulturata i umetnosta не моžат да се baraат isklučivo

vo onie subjektivni sili što ed razni pričini, stihijno ili svesno, postojat kake nivni nositeli. Objektivnite uslovi vo koi egzistiraat kulturata i umetnosta se na takvo nivo vo koe ne postojat dostatno realni pretpostavki za onevozmožuvanje na ovie pojavi. Vo uslovite na relativna zaostanatost i niska produktivnost na trudot tie, naprotiv, naogaat pogodno tlo za obnovuvanje i mnoguvidno oživuvanje.

Poradi toa, odbranata na našata kultura od birokratsko-etatističkite tendencii stamniva mnogu značajna i dalekusežna.

Otporet protiv birokratskiot i etatističkiot pristap kon kulturata najčesto se izrazuva vo reagiranja vo koi se nastojuva kulturata i umetničkoto tvoreštvo da se oddelat i postavat vizavi opšttestvoto za da se odbranat nivnite "avtonomni" prava. Pri toa kon otporite od ovoj vid, se pridržuvaat i nadovrzuvaat i razni drugi malograđanski i stranski idejni vlijanija.

Ovie "avtonomni" prava vo našite uslovi se konkretiziraat so sfalkanjata deka kulturata i umetnosta ne treba i ne možat da bidat vklučeni vo našiot opšttestven sistem, deka se takva sfera na duhot što ne trpi nikakvo "ograničuvanje" i deka sekoj obid za opšttestven tretman na kulturata i umetnosta znači vsušnost nivna "vulgarizacija" "degradiranje", "prakticističko" i "uhilitarističko" gledanje i sl. Vo imeto na slobodata na tvoreštвото se bara oslobođuvanje od "opšttestvenite stegi".

Spored ovie sfakanja, za umetnosta možat da sudat i rešavaat samo nejziniti tvorci, a opšttestvoto ne e "kompetentno" da dava kakvi i da e oceni ili na kakov i da e način da vlijae vrz nejziniot razvitok.

Ne e teško da se otkrie neodrživosta na ovie sfakanja i da se zakluči deka tie sadržat otvorena tendencija za posebna, monopolistička položba na kulturata i umetnosta vo našeto opšttestvo.

Zaslužuva da se istakne deka i nerešenite materijalni problemi na kulturata i umetnosta stihijno vlečat kon takvi pozicii koi se sfakaat kako edinstven "izlez" i "pat" da se nadrasne taa situacija.